

KGATISO YA BOPEDI LEKWALODIKGANG 2024



GO MAATLAFATSA THUTO KA TSHEGETSO E E KGETHEGILENG



Jaaka karolo ya Lenaneo la rona la Tshegetso la Kgato ya Motheo, re thapile maloko a le 14 a a ineetseng a setšhaba go nna Bathusi ba Thuto mo dikolong tse tharo tsa selegae.

Bathusi bano ba na le seabe se se botlhokwa mo go diragatseng lenaneo la "Six Bricks" ka go thusa barutabana ka difiro tse di rulagantsweng le go nonotsha bokgoni jwa motheo jwa go bala le go kwalla. Lenaneo leno, le le diretsweng barutwana ba Mophato wa 2 le wa 3, le rotloetsa dikamano tse di siameng magareng ga barutwana le barutabana, mme le rotloetsa boitekanelo ka kakaretso.

"Re itumeletse tiro e e dirwang ke Bathusi ba Thuto. Bana ga ba itumele fela mme gape ba ithuta go reetsa le go akanya ka tsela e e botlhale." – Morutabana.



GO KETIKA DIPHITLHELELO TSA DIALOGANE TSA DI SMME

Kgwedi eno ya Basadi, re motlotlo go tlhagisa basadi ba le babedi ba ba tlhotlheletsang, Kelebogile Andries le Brizelda Titus, ba ba weditse ka katlego lenaneo la rona la dingwaga di le tharo la tlhabololo ya bokgoni, ba tokafatsa bokgoni jwa bone jwa go nna bagwebi le go nna baeteledipele.

Re ne ra ketika diphitlhelelo tsa bone mmogo le ba bangwe ba le 10 kwa



molefelong wa go aloga kwa Kathu o o neng o rulagantswe ke REISA Hub.


Re motlotlo go nna le "Imbokodo" jaaka karolo ya morafe wa rona wa di-SMME



POROJEKE YA SEKOLO SA UBUNTU: GO NEELA KA YUNIFOMO YA SEKOLO

Re ne ra dirisana le Boipelo Resources mme ra simolola letsholo le le itumedisang la go Go Neela ka Yunifomo ya Sekolo, le le neng la solegela dikolo di le thataro tsa kwa Masepaleng wa Selegae wa Gamagara molemo, mo masimologong a ngwaga ono. Moithuti mongwe le mongwe o ne a amogela sephuthelwana sa yunifomo, go akaretsa hempe ya sekolo, marokgwe kgotsa mosese, dikausu, ditlhako le jeresi.

Boitshimoleli jono bo ne jwa tlhotlhelediwa ke maitlamo a rona a go tokafatsa tsela e baithuti ba tsepamisang mogopolo ka yone mo dithutong ka go fokotsa dilo tse di ba itayang tsebe tse di amanang le diaparo, maemo a bone mo setšhabeng, kgatelelo ya balekane le go kgerisiwa.



KGATO KA KGATO YA ED E DIRISITSWENG
KA KOTARA